پێویستمان بە هەڵوێستێکە لەبەردەم جەستەی ڕەجمکراوی (دوعا)دا

ڤینۆس فایەق
venusfaiq@yahoo.co.uk

تێبینی: ئەم بابەتە ڕۆژی 30 مای 2007 لە ژمارە 195ی ڕۆژنامەی (کوردستان راپۆرت) لە هەولێر بڵاوبۆتەوە..

پێشەکی:

هیچ عەقڵێك ، هیچ ویژدانێك نیە لەسەر ڕووی زەمین ئیستا لە توانایدا بێت زمانی ڕەجمکردن بخوێنێتەوە ، هیچ وێنەکێش و نیگارکێش و شێوەکاری دونیا نیە بتوانێت وێنەی (دوعا)ی نەرم و نیان و ناسك بکێشێت و وەکوو خۆی ڕاستگۆیانە پیشانی بدات ، ئەو دەمەی ئەو هەموو سەگ و گورگە تێبەربوون و ڕەجمیان دەکرد ، ناڵێم پیاو ، دەڵێم سەگ و گورگ ، چونکە ئەو کارە تەنها و تەنها لە ئاژەڵ ئەوەشێتەوە ، هەڵبەتە هەموو جۆرە ئاژەڵێکیش نا ، ئاژەڵە دڕندەکان.. ئەو دەمەی دیمەنی ڕەجمکردنی جەستەی جوان و ناسکی (دوعا)م بینی هەموو دونیا لەبەر چاوم ڕەشبوو ، لەتاو گریان بۆم نەکرا هیچ بڵێم و، دواتر ویستم بنووسم ، هەستم کرد پەنجەکانم لەبەردەم گەورەیی و مەزنی کارەساتەکەدا ئیفلیجبوون.

ئەکرێ بە دیوی ئەودیوی ئەو تاوانە ڤێزەونەدا ڕەهەندێکی سیاسی ، فیکری و مەزهەبی بخوێنینەوە بۆ ئەو تاوانە وەحشیە ، ململانێیەکی ئایینی و مەزهەبی ناشراستانی کە هەموو بەها مرۆڤایەتیەکان ئەسڕێتەوە و جوگرافیایەکی قوڕاوی و چڵکاو ئەکێشێت بۆ پەیوەندی نێوان هەردوو ڕەگەزی نێر و مێ لەسەر زەوی یەك نیشتیمان..

وا ئەمجارەش سەهۆڵبەندانی بێدەنگی پێنج ڕۆژم ئەشکێنم و دیسان داوا لە حکومەتی هەرێم دەکەم هەڵوێستێکی ڕاستگۆیانە لە ئاست ڕەجمکردنی ئینسانێکدا وەرگرێ ، لەگەڵ زەنگی مەترسی کوشتنی (دوعا)دا زەنگی مەترسی ململانێیەکی بکوژ و هەمەجی دەهێنێـە ئاراوە ، ئەمە دەبێتە سەرەتایەکی تر لە سەرتاکانی ڕۆژە تاریکەکانی تەنها ژن تیایدا زەرەرمەند و کۆستکەوتووە ، نامەوێ پێچەوانەیکەمەوە و بڵێم ئەگەر ژنێك پیاوێکی ڕەجم بکردابا ، یان پیاوێك پیاوێکی ڕەجم بکردابا ، چی ڕوویدەدا و چی دەوترا و چی دەکرا.. دەکرێ حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئاست ئەو تاوانەدا بە ئەرکی شارستانی و مرۆڤایەتی خۆی هەڵسێت و ئەو دەسەڵاتە ڕەجمکات کە بە ڕەجمکردنی نیوەی کۆمەڵ قایلە ، ئەو دەسەڵاتەی کە شەرعیەت دەدات بە ئایین هەموو ژیانی کۆمەڵگا تێکدات و وەکوو پیشەی هەمیشەیی ببێـە فاکتەرێك بۆ پەرتەوازەکردنی مرۆڤایەتی و بڵاوکردنەوەی ڕۆحی کوشتن و ڕەجمکردن و تۆڵەسەندنەوە.. ئەکرێت ئمە زەنگێکی تر بێت بۆ ئەوەی دەسەلاتی سیاسی کوردی لە کوردستاندا بەخۆیدا بچێـتەوە و بە دەستووری کوردستاندا بچێتەوە و لەگەڵ شارستانیەت و ئەو دیموکراتیەتەی ئیددیعای بۆ دەکەن بگونجێت ، ڕاستە (دوعا) لە ناوچەیەکی ژێر دەسەلاتی حکومەتی هەرێمی کوردستان نەکوژراوە ، بەلاَم کچێکی کوردە ، هەرچەندە ئەگەر کچە عەرەبێکیش بەو شێوە هەمەجیەی لەگەڵ بکرابا هەمان هەڵوێستمان دەبوو ، بەلاَم دەکرێ بەرووی حکومەتی عێراقدا بوەستێـتەوە و سنوورێکی بۆ دانرێت و ، کەرامەتی باوکی (دوعا) بهێنرێـتەوە مایە ، چونکە وەك ئەزانین (گوایا باوکی (دوعا) ڕازی نەبووە کچەکەی بکوژێت ، چەند هەمجیەك ئەو کارە ڤێ.ەونەیان کردووە ، کە لە هیچ سەدەیەکدا مەگەر لە سەدەتاریکەکانی ناوەڕاستدا کرابێت)

بە پێ دوایین ئامارەکان گوایا هەر لە کوردستان هەتا ئیستا ئەمساڵ 350 کچ بە ڕەسمی تۆمار کراوە کە خۆیان سووتاندووە ، داخوا چەندی تر کە تۆمار نەکراوە. ئەمە ژمارەیەکی ترسناکە ، دڵ پێی دەلەرزێت.. بۆیە دیسان دەبێت حکومەتی هەرێم ڕۆڵ ببینێت و هەڵویست بنوێنێت..

دوعاگیان جەستەی تۆ نەبوو .. جەستەی من بوو ، جەستەی هەموو ژنانی کوردستان بوو..!!

لە دەمێکدا بژیت کە هەموو پێداویستیەکانی پێشکەتن دەستەبەر بووبن ، هەموو فاکتەرەکانی پێشکەوتنی عەقڵەکان و، بشێت ببێتە هاندەرێك بۆ وەلانان و ڕەجمکردنی عەقڵیەتی دواکەوتووی خیڵەکی و بەرلەقەدانی ، لەبری بەرلەقەدان و ڕەجمکردنی جەستەی ژنێك.. لە دەمێکدا بژیت دوو بوونەوەر هەموو کۆمەڵگا دروستدەکەن و بەهەردوکیان خاوەنی هەموو دەسکەوتە کۆمەڵاتی و فیکری و فەلسەفیەکانن کە هەموو کەونی لەسەر ڕاوەستاوە ، و ئەشێ بتوانیت و جورئەت بکەیت عەقڵیەتی دڕندەی ئاژەڵ ڕەجمکەیت و بەرلەقەی دەیت و دواتر بیسووتێنیت لە جیاتی جەستەی ژنێك.. ئاو ئەو دەمە هەر ژنێك بڵێت ئاه ،

جەستەی من ئەڵێت ئاە ، هەر بەردێك بەر جەستەی ژنێك كەوێت ، بەر جەستەی ولأتێك ئەكەوێت ، بەر عەقڵی عەشیرەتگەری ئەكەوێت ، ئەو دەمەی جەستەی جوانی ژنێك رەجم ئەكرێت ، منیش عەقڵی سەرتاپای كۆمەڵگا و گشتی پیاوانی خێلّ رەت ئەكەمەوە ، و بە بەردی ژنێتیم رجمی ئەكەم..ئەو دەمە هەموو مرۆڤایەتی كەوتۆتە بەر مەترسی فەنابوونی هەبوو بەها مرۆژڤایەتیەكان ، هەموو كەرامەتی مرۆڤایەتی لەبەردەم چەقۆی كەللەسەختی رۆچوونی هەموو پرنسیپە ئەخلاقیەكاندا خوێن ئەهێنێتەوە..

ئەو دەمەی پیاوانی خێلّ ژنێك رەجم ئەكەن بە تۆمەتی خۆشەویستی ، بەتۆمەتی ئەوەی هاوسەرێكی بۆخۆی دەستنیشانكردووە ، بە تۆمەتی ئەوەی شەرەفی خۆی پاراستووە و لەشی نەفرۆشتووە ، چ جێگایەك بۆ ئەخلاق و بۆ بەزەیی دەمێنێت؟ چ سووچێك ئەمێنێت نوێەژكانی تیا بكەن؟ ئەو نوێژانەی بە هەموو پێوانەكانی مرۆڤایەتیم و ژنێتیم سوێند دەخۆم هەر هەموو بەتاڵن ، ئەو بەرماڵەی بەهەموو عەقڵی ژنێتیم سوێند دەخۆم دەبێت بسووتێنرێت ، ئەو پیاوانەی بڕیاری شەكەتكردنی ژنێك دەدەن و نامووسیان لەسەر جادە لەسەر زەوی پاڵدەخەن و بەردی تێدەگرن ، ئەو دەمە هەموو هەرەمی كەرامەتی عەشرەتم بینی بەبەر چاوی ژنێتیمەوە دارِما و بە قووڵایی ئەرزا رۆیی.. ئەی باشە ئەوەندە نێر و جەسوور بوون لەبەردەم ئەنفالچەی و جاشەكاندا چیان لەدەست هات؟ لەبەردەم تاوانكارانی تاوانەكانی كوردكوژی و هەڵمەتەكانی لەناوبردنی بەكۆمەڵی میللەتی كوردا چیان لەدەستهات؟

ئەو دەمەی جەستەی (دوعا)ی نەرم و ناسك بەردەباران دەكرا ، ولأتێكم بینی بەردەباران دەكرا ، ولأتێكم بینی شەرەف و كەرامەتی رووتبووبۆوە و كەسێك لە راهی خودا پارچەی كراسە درِأوەكەی دەدایەوە بە (سمت)ی چەپ و نازداریدا.. ئەو دەمەی قاچەكانت رووتبوونەوە ، عەقڵی نیشتیمانێكم بینی رووت و قووت لە ئەخلاق و لە هەموو بەها ئینسانیەكان لە بەر پێی ژنێتیما كەوتبوو ، بێزم نەدەهات بەلاشیا برِۆم..

ئا ئەو دەمەی پیاوێكی نەگریس بەردی دەگرتە جەستە ناسك و نازدارەكەت ، پیاوێكی نەگریسی تر جوێنی دەدا و پیاوێكی نەگریسی تر هاواری دەكرد ، پیاوێكی نەگریسی تر هانی دەدان ، ئا ئەو كاتە نیشتیمانێكم بینی ، خوێنی لەبەر دەرِۆی ، قارەمانەكانی لەبار دەچوو ، پیاوە گەورەكانی لەبار دەچوو ، نیشتیمانێكم بینی تەعەددای شەرەفی لێكرابوو ، ولأتێكم بینی خوێنی پیاوەتی پژابوو و بەهیچ نەدەگیرسایەوە..

ئەمجارە دەبێت حكومەتی هەرێم زۆر لە خۆی بكات و جورئەت بكات ، بێتە سەر شاشەی تەلەفزیۆن و لە بێدەنگی بێمانای خۆی دەرچێت و قسە بكات ، دەبێت هەڵوێستێك بنوێنێت و كەرامەتی رەجمكراوی كچەكوردێك بیهێنێتەوە مایە لەبەر دەم هەموو یاسا ئینسانیەكاندا ، لەبەردەم ویژداندا..

هەرچی دیمەنی رەجمكردنی ئەو ژنەم دێتە بەر چاو ، دەمەوێت وێنەی نیشتیمانێك بكێشم ، كەچی وێنەی مرۆڤی سەدەكانی تاریكی و قەسوەت و خوێنرِشتن ، جوگرافیای شەرم و شوورەیی و بێ غیرتی دێتە پێش چاوم، ئەو دەمەی تەنها بە نووكی شمشێر دەزانرا شەرِ بكەن و بە عەقڵی دراستان بیركەنەوە ، هەر هەموو بینا باق و بریقەكان و تەكنەلۆژیا و پیشكەوتن هەمووی ئەرِووخێ و لە خەیاڵما نامێنن و سەدەكانی پێش لە دایكبوونی عەقڵ و فیكر و فەلسەفە و هوشیاریم دێتە پێش چاو.. ئەو دەمەی بالأی (دوعا) خلتـانی خوێنكرا ، ناوچەوانی مێژووی كەرامەتی پیاوانی خێڵم بینی خلتانی بێ شەرەفی و بێ نامووسی ببوون ، ئەوانەی بە یاسا بەربەریەكان دەیانەوێ ولأتبەرن بەرِێوە و بە یاسای جەنگەڵستان حوكم بكەن.. ئەو دەمە جەستەی دیموكراسیەت و ئازادیەكانم بینی بەر پێلەقە و بەرد دران و هەرهەموومان لەدەستدا..

باوەرِم وانیە ویژدان هەبێت لە دونیادا ، بەتایبەت لەم هەموو پێشكەوتن ئیدیعائاتی دیموكراتیەت و ئازادیانەدا ، ئەوە بە رەوا ببینێت جەستەی ژنێك بەر لەقە و بەردەباران بدرێت ، ئەوە پێویستی بە هەڵوێستی جیدی حكومەت هەیە ، پێویستی بە شەفافی حكومەت هەیە ، پێویستی بە جورئەتێكی بێوێنەی دەسەلأتی سیاسی هەیە ، هەر نەبێت بۆ ئەوەی بۆ عێراقیەكانی كە جاران دەیانگوت كورد بوونەوەرێكی درِندەی شاخاوین ، نیوەشەو كە برسیان بوو یەكتر دادەپاچن ، بۆ ئەوانەی بسەلێنن كە وانیە و ئەوەتا حكومەت و كۆمەڵگا بێبەریە لە هەمەجیەتی تاقمێكی نەخۆش ، پێویستی بە یاسای توندوتیژ هەیە بەرامبەر بە بكەرەكان ، بۆ ئەوەی ببنە عیبرەت بۆ ئەوانەی بە خەیاڵیاندا دێت جارێكی دی كارێكی وا بكەن ، دەبێت حكومەتی هەرێم بە رەسمی داوا لە حكومەتی عێراق بكات ئەو مەسەلەیە یەكلابكاتەوە ، هەتا ئەنجام ئاكامی كارەساتاوی لێنەكەوتۆتەوە..

ئەمە پێویستی بە بڕیارێکی شارستانی گەورە هەیە کەرامەتی ژن بێنێـەوە مایە ، بۆ ئەوەی کەرامەتی حکومەتەکەمان بێـتەوە مایە ، پێویستی بە بێدەنگی حکومەتی هەرێم نیە ، پێویستی بە دەنگێتی ، چۆن زولاڵانە لە ناو عێراقدا شەڕی کورسی و سیاسەت دەکەن ، ئاواش شەڕی ویژدان و کەرامەتی نەتەوەیی و ئینسانی بکەن..